



MATHEMATICS IN SEPEDI

GRADE 1 – BOOK 1
TERMS 1 & 2

ISBN 978-1-920458-87-4

THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

13th Edition



9 781920 458874

Go Ithuta Molaotheo wa Repabliky ya Afrika Borwa (1996)

Molaotheo wa Afrika Borwa o swere melao ya maemo a godimo a naga ya Afrika Borwa. Melao ye e godimo ka maemo, go feta a moperesidente, a godimo ga dikgorotsheko tša godimo gape a ka godimo ga a mmuso.

Melao ye e lego Molaotheong wa naga, e hlaloša ka mokgwa wo batho ba swanetšego go swarana ka gona, gape le gore ba na le ditokelo dife le maikarabelo afe kgahlanong le batho ba bangwe. Molaotheo wa naga o swanetše go re šireletša ka moka gona bjale, o be o tle o šireletše bana ba rena ka moso.

Re se lebale mo re tšwago. **Re se ke ra bušeletša diphošo tša moo re tšwago.** **Molaotheo wa rena o re thusa go akanya le go aga bokamoso bjo bokaone bja rena ka moka.**

Rena, batho ba Afrika Borwa;
Re elelwa ditlhokatoka tša rena tša maloba;
Re hlompha bao ba ilego ba hlokoletšwa toka le tokologo nageng ya gaborena;
Re hlompha bao ba ilego ba katanelo go aga le go hlabolla naga ya gaborena; ebile Re dumela gore Afrika Borwa ke ya batho bohole ba ba dulago go yona;
re le ngata e tee le ge re fapano ka ditšo.
Ka fao, ka baemedi ba rena bao ba kgethilwego ntlo le kgapeletšo,
re amogela molaotheo wo bjalo ka molaomogolo wa Repabliky gore re tlo—
Fodiša dipapano tša kgale mme re bope setšhaba seo se theilwego godimo ga
dikelo tša temokrasi, toka setšhabeng le ditokelomotheo tša batho;
Aga motheo wa setšhaba se se lokologilego sa temokrasi moo mmuso o
theilwego godimo ga thato ya batho gomme moagi yo mongwe le yo mongwe a
šireleditšwego ke molao;
Kaonafatša khwalithi ya bophelo bja baagi ka moka le go lokolla bomakgoni bja
motho yo mongwe le yo mongwe; le go
Aga Afrika Borwa ye e kopanego ya temokrasi yeo e ka kgonago go tsea
maemo a yona a maswanedi bjalo ka setšhaba se se ikemetšego ka noši
ditšhabeng tša lefase ka bophara.

Nyaka ditokelo tša gago bjalo ka Moafrika Borwa gomme o be le maikarabelo a go šireletša ditokelo tša ba bang we. **Tseba molao wa ditokelo tša gago le Molao wa Maikarabelo.**

E ke Morena a ka boloka setšhaba sa geso.
Nkosi Sikelel' iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.
God seën Suid-Afrika. God bless South Africa.
Mudzimu fhatutshedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.

DIPALO KA SEPEDI – Mphato wa | Puku ya |

ISBN 978-1-920458-87-4

E boaleditšwe ebile e sepelelana le CAPS

Mphato wa

Leina:

Phapoši:

DIPALO KA SEPEDI

Puku ya 1
Kotara ya 1 & 2

basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Diteng

Diteng	Hlogo	Letlakala
1	Poeletšo: Go lata mohlala le go nyalyana	2
2	Poeletšo: Go lata mohlala le go nyalyana	4
3	Poeletšo: Mebala le dipatrone	6
4	Poeletšo: Go hlopha le go nyalyana dibopego	8
5	Poeletšo: Nyaka gomme o bale	10
6	Poeletšo: Maemo	12
7	Poeletšo: Nako	14
8	Poeletšo: dibopego, disaele le mebala	16
9	Tee	18
10	Pedi	20
11	Tharo	22
12a	Botelele, bokopana le boemo	24
12b	Botelele	26
13	Bapetša dinomoro 1-3	28
14	Nne	30
15	Hlakanya o be o ntšhe go fihla go 4	32
16	Nako	34
17	Hlano	36
18	Boeletša dinomoro 1 go fihla go 5	38
19	Hlakanya go fihla go 5	40
20	Ntšha go 5 gomme o oketše go fihla go 5	42
21	Hlakanya o be o ntšhe, go fihla go 5	44
22	Go hlakanya le go ntšha 1 go fihla go 5	46
23	Dibolo le mapokisi	48
24a	Nngele le mmagoja	50
24b	Taetšo	52
25	Go aga le go ahloganya dinomoro	54
26	Go atiša go a pedifatša	56
27	Ye kgolo le ye nnyane	58
28	Hlopha dilo	60
29	A re abaganeng ka go lekana	62
30	Go abelana ka go lekana	64
31	Go aga dilo	66
32	Go bolela nako	68

Diteng	Hlogo	Letlakala
33	Tshela	70
34	Šupa	72
35	Seswai	74
36	Senyane	76
37	Go tlala le go se be le selo	78
38	Lesome	80
39	Nomora 1 go fihla go 10	82
40	Boemo le bolumo	84
41	Nomora 1 go fihla go 10	86
42	Oketšegele, lekana, fokotšegeile	88
43	Go hlakanya malekere	90
44	Go kgoboketša le go beatanya	92
45	Go hlakanya go fihla go 10: go tšwela pele go bala 10	94
46	Go hlakanya: go aga le go pšhatla go fihla go 10	96
47	Go pedifatša le go ripa gare	98
48a	Dibopego	100
48b	Dibopego tše dingwe gape tša mahlakorepedi (2-D)	102
49	Dihlopha tša di-2 go fihla go di-10	104
50	Go hlakanya mo go bušeletšwago ga di-2 go fihla go 10	106
51	Dipatrone tša di-2 go fihla go 20	108
52	Dihlopha tša di-3 go fihla go 10	110
53	Go hlakanya mo go bušeletšwago ga di-3 go fihla go 10	112
54	Dihlopha tša di-4 go fihla go 10	114
55	Go hlakanya mo go bušeletšwago ga di-4 go fihla go 10	116
56	Dihlopha tša di-5 go fihla go 10	118
57	Go hlakanya mo go bušeletšwago ga di-5 go fihla go 10	120
58	Dipatrone tše 5 go fihla go 20	122
59	Dipatrone tša di-10	124
60a	Dinomoro le tšelete	126
60b	Dinomoro le tšelete di tšwetšwa pele	128
61	Tšelete le tšentšhi	130
62	Tšelete gape le tšentšhi?	132
63	Sebopego, boemo le maemo	134
64a	Dipatrone tša dibopego tša geometri	136
64b	Sebopego le mmala	138



Mdi. Angie Motshekga,
Tona ya Thuto ya Motheo



Ngk. Reginah Mhaule,
Motlatša-Tona wa Thuto
ya Motheo

Dipukutšomo tše di tšweleditšwe go thuša bana ba Afrika Borwa ka tlase ga boetapele bja Tona ya Thuto ya Motheo, Mdi. Angie Motshekga, le Motlatša-Tona wa Thuto ya Motheo, Ngk. Reginah Mhaule.

Rainbow Workbooks di bopa karolo ya mohlwaela wa tsenogare woo maikemišetšo a yona e lego go kaonafatša mošomo wa barutwana ba Afrika Borwa bao ba lego mephatong ye tshela ya mathomo. Projekte ye, bjalo ka ge e le ye nngwe ya dinepokgolo tša Dithulaganyo tše go Diragatša tša Mmušo, e kgonne go diragala ka thekgo ya mašeleng a go tšwa, ka ntle le go kgokgona go Sešegotlotlo sa Bosetšhaba. Se se kgontšhitše Kgoro go dira dipukutšomo tše, ka maleme ka moka a semmušo, ka ntle ga gore Kgoro e lefe.

Re hutša gore barutiši ba tla holega ka dipuku tše mošomong wa bona wa tšatši ka tšatši wa go ruta, le go kgonthiša gore barutwana ba kgona go fetša lenanethuto. Re hlokometše gore re hlahle barutiši ditirong ka moka ka go tsenya maswao a ditaetši ao a laetšago seo morutwana a swanetšego go se dira.

Re tloga re hutša gore bana ba tla ipshina ka go dira mešomo ye e lego ka mo dipukwaneng tše ge ba dutše ba gola, ba ithuta, le gore wena, morutiši, o tla ipshina le bona mo lethabong la go ithuta.

Re kganyogela lena, barutiši, le barutwana ba lena, katlego, ka tšhomiso ya dipukutšomo tše.



Mphato
wa



M m e t s e

KA SEPEDI



Puku ye ke ya:

SEPEDI

Puku ya

I

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39



Poeletšo: Go lata mohlala le go nyalanya

Thuša mosetsana go hwetša dibapadišwa tša gagwe.

THOMA MO



FETŠA MO




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Go nyalanya



Nyaka seswantšho sa go swana le seo se lego ka lepokising la mathomo.



Teacher:
Sign:
Date:





2

Kotara ya |



Poeletšo: Go lata mohlala le go nyalanya







Bea dibopego go ya ka mebala ya tšona, ka mapokising.

Mothaladi wo mongwe le wo mongwe o be mmala o tee wa go swana le wa sebopego sa mathomo.

Re go file mohlala ka dibopego tše khubedu.

Bolela gore mmala wa sebopego se sengwe le se sengwe ke eng.

Šomiša disegwa tše di lego kua mafelelong a puku.





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Dipatrone



Latela methalo ya marontho go feleletša patrone ya leruarua.



Teacher:
Sign:
Date:

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10




Kotara ya |

3







Poeletšo: Mebala le dipatrone

Thala mothalo go nyalanya diaparo tša mebala ya go swana.





Sa pele latela dipatrone tša mothalo wa marontho o šomiša monwana wa gago ka morago ka krayone ya gago le phensele. Ka morago kopisa patrone tše nnyane tše di thomilwego ka go la nngele. Patrone ya mathomo e tla no fela e go hlahlala.



Teacher: Sign:
Date:



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20









4

Kotara ya |




Poeletšo: Go hlopha le go nyalanya dibopego

Nyaka didiko tše di setilwego kua mafelelong a puku gomme o di tsenye ka dikgobeng tše.







Nyaka dikwere
tše di setilwego
gomme o di
tsenye ka
dikgobeng tše.






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Nyaka dikhutloharo tše di
setilwego gomme o di tsenye
ka dikgobeng tše.



Nyaka disetaamane tše di
setilwego gomme o di tsenye ka
dikgobeng tše.



Teacher:
Sign:
Date:



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Poeletšo: Nyaka gomme o bale

Lebelela diswantšho tše tša diphoofolo.

Ka morago, bala palo ya mohuta wo mongwe le wo mongwe le wa diphoofolo tše go fapana gomme o thale palo ye e swanago le yeo ya marontho ka polokong ya maleba letlakaleng le le latelago. Re go diretše ya dikatse.



10

1

2

3

4

5









6

7

8

9

10



Teacher:
Sign:
Date:




11 12 13 14 15 16 17 18 19 20




Poeletšo: Maemo


Dira sediko go phoofolo ye e lego mo mothalong go
laetša gore ke maemo a tee a go swana le a poloko ye e
khalarilwego botalamorogo mo mothalong.
Re go diretše mohlala.




Dira sediko go phoofolo ye e lego ka boemo bjo.



Dira sediko go phoofolo ye e lego ka boemo bjo.












Dira sediko go phoofolo ye e lego ka boemo bjo.





Sa pele latela dipatrone ka go šomiša monwana wa gago ka morago ka krayone ya gago goba phensele. Patrone ya mathomo mo mothalong e tla no fela e go hlahlala.



Teacher:
Sign:
Date:



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20




Poeletšo: Nako


Lebelela diswantšho gomme o bolele gore ke eng ye e tšeago nako ye telele (✓) le gore ke eng ye e tšeago nako ye kopana (✗). Swaya yeo e tšeago nako ye telele ka (✓). Swaya ye e tšeago nako ye kopana ka (✗).



Go sepela ka
maoto go ya
sekolong.



Go sepela ka
sefatanaga go
ya sekolong.



Go dira
sangwetše.



Go paka khkhe.



Go šoma
sekolong.



Go bapala
papadi ya kgwele
ya maoto.







Go penta ntlo.



Go penta
seswantšho.



Sa pele latela dipatrone ka go šomiša monwana wa gago ka morago ka krayone ya gago goba phensele. Patrone ya mathomo mo mothalong e tla no fela e go hlahlala.



Teacher:
Sign:

Date:



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Poeletšo: dibopego, disaese le mebala

Mo seswantšhong se sengwe le se sengwe, dira sediko go selo seo
se lego se segologolo.





Mebala



Dira sediko go dilo tše di nago le mmala wa go swana le wa pente ye e lego ka lepokising la mathomo.



Teacher:
Sign:
Date:





q

Kotara ya |



Tee



Bala dilo tše di lego mo seswantšhong. Latela leinapalo.

Nose e tee

Mosetsana o tee

Ntlo e tee

Kgwele e tee



Thala go latela nomoro.



Šomiša mothaladi go nyalanya diswantšho.



1

2

3

4

5

6

7


8

9


10



Khalara sebopego se l polokong ye nngwe le ye nngwe.



Kopisa o oketše ka e l gape. Ka morago o ngwale dinomoro.
Re go diretše mohlala.




Ithute go ngwala nomoro ye.



tee



Khalara didiko ge o dutše o bala.



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Teacher:
Sign:
Date:






Bala dilo tše di lego mo seswantshong. Latela leinapalo.

Pedi


Mehlare ye mebedi
Dikhaete tše pedi
Dimpša tše pedi
Bašemane ba babedi



Thala go latela nomoro.




Somiša mothaladi go nyalanya diswantsho.






Khalara dibopego tše 2 polokong ye nngwe le ye nngwe.



Kopisa o oketše ka tše 2 gape. Ka morago o ngwale dinomoro.



Ithute go ngwala nomoro ye.



Khalara dikwere ge o dutše o bala. Šomiša mebala ya gago.



Teacher:
Sign:
Date:



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



||

Kotara ya |



Bala dilo tše di lego mo seswantshong. Latela leinapalo.

Tharo





Mapidibidi a mararo

Dikgopa tše tharo

Matšoba a mararo




Diboko tše tharo



Thala go latela nomoro.



Šomiša mothaladi go nyalanya diswantsho.






Khalara tše 3 polokong ye nngwe le ye nngwe.




Kopisa, o oketše ka tše 3 gape. Ka morago o ngwale dinomoro.



Ithute go ngwala nomoro ye.



Khalara dikhutlotharo ge o dutše o bala.



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Teacher:
Sign:
Date:




12a

Kotara ya |







Botelele, bokopana le boemo


Swaya setimela se sekopana go feta ka (✓).



Swaya setimela se setelele go feta ka (✓).




Thala setimela seo se lego se seteletšana.





Khalara lentšu la maleba. Setimela se sekopana se:



ka pele godimo ka morago



ka pele godimo ka morago



ka pele godimo ka morago



Thala setimela se seteletšana.


godimo



kgauswi le



ka pele



Teacher:
Sign:
Date:





12b

Kotara ya |



Khalara karabo ya maleba.

Botelele



kopana telele




26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




Swaya karabo ya maleba.


Swaya ye teletšana.



Swaya phensele ye kopana go di feta.



Swaya krayone ye bopharanyana.



Thala: moago wo o lego wo mokopana go feta le wo o lego wo motelele go feta wo o lego ka tlase.



Thala noka e tee ye e lego bophara go feta le ye nngwe ye e lego ye tshese go feta.




Teacher:
Sign:
Date:






Bapetša dinomoro 1-3

Swaya dipoloko tše di nago le dilo tše di lekanago ka palo.



Swaya poloko goba dipoloko tše di nago le palo ya dilo yeo e fetago palo ya dilo tše di lego polokong ye e khalarilwego.





Kopisa o be o thale sebopego se sengwe gape ka letsogong la mmagoja.



Thala dibopego tša go fokotšega ka se tee ka go la mmagoja.



Thala dibopego tša go fokotšega ka se tee ka go la mmagoja.



Latela nomoro ye nnyane kudu mo go dinomoro tše tharo tše di lego gona.

1	2	3
---	---	---



Teacher:
Sign:
Date:





14

Kotara ya!



Bala dilo tše di lego mo seswantshong. Latela leinapalo.



Nne

Dikatse tše nne

Matlakala a mane

Dikgofa tše nne



Ditšhošwane tše nne



Thala go latela nomoro.



Šomiša mothaladi go nyalyana diswantsho.



1

2

3

4

5

6

7



8

9



10



Khalara dibopego tše 4 polokong ye nngwe le ye nngwe.




Kopisa o be o thale dibopego gomme o oketše palo ye e lego gona ka 4, ka morago o di khalare.




Ithute go ngwala nomoro ye.



nne



Khalara ditaemane ge o dutše o bala.



Teacher:

Sign:

Date:



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15

Kotara ya!



Hlakanya o be o ntšhe go fihla go 4

Feleletša tše di latelago ka go dira sethalwa:



	le		e dira	<input type="text"/>		le	<input type="text"/>	e dira	
	le		e dira	<input type="text"/>		le	<input type="text"/>	e dira	
	le		e dira	<input type="text"/>		le	<input type="text"/>	e dira	



Go šetše dibaledi
tše kae? Di thale.



Thala o oketše dibaledi tše di fihle ka 4.



Ngwala lefokopalo la go emela:

	4	tloša	<input type="text"/>	dira	
	<input type="text"/>	tloša	<input type="text"/>	dira	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	tloša	<input type="text"/>	dira	<input type="text"/>



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Di hlakanye gomme o ngwale karabo.



le



I le 2 di dira

3



le



2 le 2 di dira



le


3 le 1 di dira



le



I le 3 di dira



le

2 le 2 di dira



Teacher:
Sign:
Date:




16

Kotara ya |




Nako

Ngwala dinomoro go tloga go l go ya go 4 ka dipolokong go bontsha ka mokgwa wo motho a golago.



Swaya, e le go laetsha gore ke efe yeo o ka e dirago ka pela go feta.



| 2 3 4 | 2 3 4



34

| 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Thala selo:

a. o se dirile maabane



b. o se dirile lehono



c. o tla se dira gosasa



Teacher:
Sign:

Date:



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Bala dilo tše di lego mo seswantšhong. Latela leinapalo.

Hlano

Dithedi tše tlhano

Malekere a mahlano

Dinaledi tše tlhano




Methalo ye mehlano



Thala go latela nomoro.




Šomiša mothaladi go nyalanya diswantšho.





Khalara tše 5 polokong ye nngwe le ye nngwe.




Kopisa o be o thale, o oketše ka tše 5.



Ithute go ngwala nomoro ye.



Khalara mae ge o dutše o bala.



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



37

Teacher:
Sign:
Date:



Boeletša dinomoro I go fihla go 5

Ithute go ngwala dinomoro tše.

1 2 3 4 5



Dira sediko go nomoro ye e nepagetšego.

	1	2	3	4	5	6	7
	1	2	3	4	5	6	7
	1	2	3	4	5	6	7
	1	2	3	4	5	6	7
	1	2	3	4	5	6	7



Ngwala maina a dinomoro.

	1	tee
	2	pedi
	3	tharo
	4	nne
	5	hlano

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Teacher:

Sign:

Date:






Hlakanya go fihla go 5

Oketša palo ya pheta ka go thala tše dingwe.


Thala o oketše ka tee.



Thala o oketše ka pedi.



Thala o oketše ka tharo.



Bala o be o hlakanye tše, ka morago ga fao, ngwala dikarabo.



le



2

2 le 2 di dira 4



le



2 le 1 di dira



le



3 le 2 di dira



le



2 le 3 di dira



Thala gape o oketše palo ya dikhutlotharo. O lemoga eng?



	oketše ka 1	
	oketše ka 2	
	oketše ka 3	
	oketše ka 4	



Thala karabo gomme o ngwale palo ya:

	le		e dira	
3	le	2	e dira	5
	le		e dira	
	le		e dira	
	le		e dira	
	le		e dira	



Teacher:
Sign:
Date:



20

Kotara ya |



Ntšha go 5 gomme o oketše go fihla go 5

Thala bonnyane go feta peleng.

	fokotša ka 1	
	fokotša ka 2	
	fokotša ka 3	
	fokotša ka 4	



Ngwala palo ya:

	5	tloša		ke	4
		tloša		ke	
		tloša		ke	




Ntšha ka go balela morago.

5 tloša 3



5 tloša 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Hlakanya ka go balela pele.

2 oketša ka 3




1 oketša ka 4




Bontšha palo ye mo mothalopalong.

5 tloša 2



5 tloša 4



Teacher:
Sign:

Date:



21

Kotara ya!



Hlakanya o be o ntšhe, go fihla go 5


Feleletša tše di latelago:




le




ke



le



ke



le



ke



Feleletša tše di latelago:



le



ke



le



ke



le






ke









Thala o oketše diapola gore di be 5.



Go šetše diphetā tše kae? Di thale.



Dipalontšu.

Morutiši goba motswadi wa gago o tla go balela se, gomme o swanetše go dira sethalwa gore o e rarolle.

Lisa o be a na le dipiere tše pedi. Musa o mo okeleditše ka e tee. Bjale o na le dipiere tše kae?

Lisa o be a na le dipiere tše nne. Musa o file Sello dipiere tše pedi. Bjale o na le dipiere tše kae?



Teacher:
Sign:

Date:



45

11

12

13

14

15

16

17

18


19

20




Go hlakanya le go ntšha | go fihla go 5


Khalara dipheta o laetše:




2 le 3 ke 5



1 le 4 ke 5




3 le 2 ke 5




4 le 1 ke 5




Tloša palong dipheta tšeо o di fokotšago gomme o laetše palo yeo mo mothalopalong.




5 tloša 2 ke 3



5 tloša 1 ke 4



5 tloša 3 ke 2




5 tloša 4 ke 1






Khalara dipheta. Thuša segwagwa go laetša palo mo mothalopalong.


2 le 3 ke




3 le 2 ke



1 le 4 ke




4 le 1 ke




Tloša palong dipheta tše o di fokotšago gomme o laetše palo ye mothalopalong.


5 tloša 3




5 tloša 2



5 tloša 1



5 tloša 4



Teacher:
Sign:

Date:



11

12

13

14

15

16

17

18




19

20



Dibolo le mapokisi



Ke efe ye e swanago le mapokisi?
Ke efe ye e swanago le dibolo?
Ke efe ye e ka kgokologago gomme ke efe
ye e ka relelago?





Khalara ka moka:

- Mapokisi a mannyane le dibolo: bohubedu
- Mapokisi a magolo le dibolo: botalalerata



Latela mantšu.

le pokisi

bolo

Teacher:
Sign:
Date:



24a

Kotara ya |

Nngele le mmagoja



seatla sa
nngele

seatla sa
mmagoja

	seatla sa nngele	seatla sa mmagoja
Mohlare o ka go la	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sefatanaga se ka go la	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ntlo e ka go la	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nonyana e ka go la	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sehlaga se ka go la	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	seatla sa nngele	seatla sa mmagoja
Mpsa e ka go la	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nku e ka go la	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ntlo e ka go la	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sekolo se ka go la	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Letšoba le ka go la	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Dira sediko go seatla sa gagwe sa mmagoja.
Dira sediko go lenao la gagwe la mmagoja.
Ema bjalo ka mošemanе gomme o laetše
seatla sa gago sa mmagoja.

Mmagoja



Nngele



Ithute go ngwala dinomoro tše.



3



Teacher:
Sign:
Date:



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

24b

Kotara ya!



Taetšo

Thuša mmutlanyana go hwetša dikherote. Na o swanetše go ya go la **nngele** goba go la **mmagoja**?

nngele	mmagoja
<input checked="" type="checkbox"/>	

nngele	mmagoja

nngele	mmagoja

nngele	mmagoja



Khalara lentšu la maleba leo le nyalanago le mesebe.

	ka godimo	nngele	ka tlase	mmagoja
	ka godimo	nngele	ka tlase	mmagoja
	ka godimo	nngele	ka tlase	mmagoja
	ka godimo	nngele	ka tlase	mmagoja



Dira sediko mosebeng wa maleba woo o nyalanago le woo o lego mathomong mo mothalong.



Teacher:
Sign:
Date:





Go aga le go ahloganya dinomoro

Ngwala dinomoro tše di nepagetšego mo polokong.



2 le 1 ke 3




le ke



le ke




le ke



le ke



le ke



le ke



le ke





Bjale leka tše.



le le ke



le le ke



le le ke



le le ke



le le ke



le le ke



Teacher:
Sign:
Date:



55

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



26

Kotara ya!






Go atiša go a pedifatša

Pedifatša marontho mo mafegong.



Pedifatša dibopego.



Thala ka morago o ngwale dinomoro.

Go pedifatša ke Go pedifatša ke

Go pedifatša ke Go pedifatša ke




56

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Thala ka morago o ngwale dinomoro.

Go pedifatša



ke



Go pedifatša



ke




I oketša




ke



Go pedifatša



ke



Go pedifatša



ke



I oketša




ke




Laetša tše di latelago mo mothalopalong.

I gabedi ke



2 gabedi ke



Teacher:
Sign:
Date:






57

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Ye kgolo le ye nnyane

- Dira sediko se sehubedu go phoofolo ye kgolo le
- Thala sekwere go dikologa phoofolo ye nnyane go feta ka lepokising.



golo	nnyane	kgolokgolo	nyennnyane
------	--------	------------	------------





Thala bolo ye
kgolwanyane.



Thala bolo ye
nyenannyane.





Thala lepokisi le
lenyennyane.




Thala lepokisi le
legolwanyane.



Khalara lepokisi le lenyennyane go feta le bolo ye nnyenannyane go feta.



Khalara bolo ye kgolo go feta le lepokisi le legolo go feta.



Teacher:
Sign:

Date:



59

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20








Hlopha dilo

Nyalanya dilo tše di hlophilwego le seswantšho.






Hlopha ka go thala seswantšho sa ye nngwe le ye nngwe.





Khalara dibopego tše di lego mo seswantshong sa kerafo, gomme o ngwale palomoka ya se sengwe le se sengwe mo tlase.



Teacher:
Sign:

Date:




11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



A re abaganeng ka go lekana

Bala dinamune, dipanana le diapola gomme o ngwale karabo ka dipolokong.




4

dinamune

dipanana

diapola

Abelana o be o thale dinamune, dipanana le diapola ka go lekana gare ga bana ba babedi.






Arola sehlopha sa ka lepokising la mathomo go ba dihlopha tše pedi. Thala dihlopha tše o tše pedi ka mapokising a go fapano.



$$\boxed{4} = \boxed{2} + \boxed{2}$$



$$\boxed{} = \boxed{} + \boxed{}$$



$$\boxed{} = \boxed{} + \boxed{}$$




Teacher:
Sign:

Date:




Go abelana ka go lekana

Dira didiko go dienywa le go diphoofolo gore di abelanwe ka go lekana.




Kgabo ye nngwe le
ye nngwe e hweditše
dipanana tše kae?

3




Mmutla wo mongwe le wo mongwe o
hweditše dikherote tše kae?



Kgabo ye nngwe le ye
nngwe e hweditše diapola
tše kae?

Na go na le diapola tše di
ilego tša šala ka morago ga
go abagana ka go lekana?




Mmutla wo mongwe le wo mongwe o
hweditše dikherote tše kae?

Na go na le dikherote tše di ilego tša
šala ka morago ga go abagana ka go
lekana?






Arola dibaledi go ya ka dihllopha tše pedi tša go lekana gomme o thale sefapano dibaleding tše di šetšego.



Arola dibaledi go ya ka dihllopha tše 3 tša go lekana gomme o thale sefapano dibaleding tše di šetšego.



Teacher:
Sign:

Date:


3I

Kotara ya |




Na o ka aga tora ka dilo ka moka tše di latelago?
Swaya Ee goba Aowa

Go aga dilo



Ee

Aowa



Ee

Aowa



Ee




Aowa

66

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Na tora e tla ema goba aowa? Swaya ka ✓ goba ka ✗.



Šomiša mapokisi a lesome a mollo le semamaretši go dira moago wa gago.
Na semamaretši se dira gore go be bobebé?



Teacher:
Sign:

Date:





Latela dikgwedi tša ngwaga.
Khalara palune ya kgwedi ya matswalo a gago.

Go bolela nako



Pherekong

Dibokwane

Hlakola

Moranang

Mopitlo

Mosegamanye

Phupu

Phato

Lewed!

Diphalane

Dibatsela

Manthole



Latela matšatši a beke.
Khala ra poloko mo go letšatši la lehono.

Mošupologo

Labobedi

Laboraro

Labone

Labohlano

Mokibelo

Lamorena




Teacher:
Sign:
Date:





Thala didiko tše 6 ka mo polokong.




Tshela



Latiša nomoro.




Šomiša mothaladi go nyalanya diswantšho.







Khalara didiko tše 6.



Kopolla gomme o thale tše 6 gape.




Ithute go ngwala nomoro.



6


tshela



6 6 6 6



Khalara didiko ge o dutše o di bala.



Teacher:
Sign:
Date:



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

34

Kotara ya 2



Šupa


Thala dikwere tše 7 ka mo polokong.




Latša nomoro.



Šomiša mothaladi go nyalanya diswantšho.




šupa




šupa



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Khalara dikhutlonnethwi tše 7 le dioploko tše 7.



Kopisa o be o thale, o oketše ka 7.



Ithute go ngwala nomoro.



Khalara dikwere ge o dutše o di bala.



Teacher:
Sign:
Date:




35

Kotara ya 2



Thala dibopego tše 8 ka mo polokong.






Seswai




Latiša nomoro.



Šomisa mothaladi go nyalanya diswantšho.





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Khalara dinaledi tše 8.



Kopisa o be o thale, o oketše ka 8.



Ithute go ngwala nomoro.



8


seswai



8 8 8 8



Khalara didiko ge o dutše o di bala.



Teacher:
Sign:
Date:




11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Thala dipelo tše q ka mo polokong.





Senyane



Latiša nomoro.




Šomiša mothaladi go nyalanya diswantšho.







Khalara dipalune tše senyane.



Kopisa o be o thale, o oketše ka 9.



Ithute go ngwala nomoro.

q



senyane



q q q q



Khalara dikhutlotharo ge o dutše o di bala.



Teacher:

Sign:

Date:



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20




Go tlala le go se be le selo

Khalara karabo ya maleba.
Na ditshelo di tletše goba ga di na selo?



ga e na selo e tletše

ga e na selo e tletše



ga o na selo o tletše


ga o na selo o tletše



ga e na selo e tletše



ga e na selo e tletše



ga e na selo o tletše

ga e na selo o tletše



ga e na selo e tletše

ga e na selo e tletše



ga e na selo e tletše

ga e na selo e tletše



ga e na selo e tletše

ga e na selo e tletše

di tlet e ga di na selo





Khalara nomoro ya maleba.
Na ditshelo di tletše goba ga di na selo?

ga go na selo

tletše



ga go na selo tletše

ga go na selo tletše




ga go na selo tletše

ga go na selo tletše



ga go na selo tletše

ga go na selo tletše



ga go na selo tletše

ga go na selo tletše



ga go na selo tletše

ga go na selo tletše





Teacher:
Sign:

Date:



Bala menwana ya diatla tša gago.




Lesome



Latisa nomoro.



Nyalanya diswantsho.



80

1

2

3

4

5

6

7

8

9


10



Khalara dienywa tše 10.



Kopisa o be o thale, o oketše ka 10.



Ithute go ngwala nomoro.



Khalara dikhutlonnethwi ge o dutše o di bala.



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20





Nomora I go fihla go 10

Šomiša menwana ya gago go dira dinomoro tše. Ka morago kopisa dinomoro.

	1	1
	2	2
	3	3
	4	4
	5	5
	6	6
	7	7
	8	8
	9	9
	10	10



Go ngwala dinomoro 6 - 10

Ithute go ngwala dinomoro tše.



6

tshela

6

6

6

6



7

šupa

7

7



8

seswai

8



q

senyane

9

9



10

lesome

10

10



83

Teacher:
Sign:
Date:

40

Kotara ya 2



Boemo le bolumo

Thala meetse a mantši ka gare ga setšhelo sa ka go la mmagoja.



Swaya o bontšhe gore ke setšhelo sefe se se swerego bontši.



Swaya o bontšhe gore ke setšhelo sefe se se swerego bonnyane.



1

2

3

4

5

6

7

8



9

10





14

Khalara galase ya bobedi gore e bontshe tšusi ye nnyane go ya galase ya mathomo.



Khalara galase ya bobedi gore e bontshe tšusi ye ntši go feta ya galase ya mathomo.



5



Dira sediko mo go, go feta, go fetwa ke goba go lekana le.



Galase ye talalerata e na le

go feta go fetwa
ke go lekana
le

galase ye khubedu.



Galase ye talalerata e na le

go feta go fetwa
ke go lekana
le

galase ye khubedu.



Galase ye talalerata e na le

go feta go fetwa
ke go lekana
le

galase ye khubedu.



go feta

go fetwa ke

Teacher:
Sign:
Date:

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

85




41

Kotara ya 2




Nomora I go fihla go 10

Ka polokong ye nngwe le ye nngwe dira sediko go seholpha se se nago le dibopego tše nnyane go feta.




Ngwala dinomoro go tloga go ye nyennyanne go ya go ye kgolokgolo mo mothalopalang.

2	4	3
6	1	5



4	6	8
7	9	5



Khalara nomoro ye nyennyanne kudu ka botalamorogo gomme ye kgolokgolo ka mmala wa namune.

7	4	3
5	1	6

9	10	8
4	6	2



Rarolla tše di latelago. O ka no thala diswantsho gore di go thuše.

5 oketsegile ka 1.

5 e fokotsegile ka 1.

6 e oketsegile ka 2.

7 e fokotsegile ka 2.













Mothalo wa dipheta



Ngwala dinomoro tše di tlogetšwego.






Teacher:
Sign:
Date:







Oketšegile, lekana, fokotšegile

Nyalanya dilo tše di lego go la nngele le tše di lego go la mmagoja.
Khalara karabo ya maleba.







Bolela gore na poloko ya bobedi e feta, ke ye nnyane go, goba e lekana le poloko ya mathomo.
Khalara karabo ya maleba.



kgolo

lekana

nnyane



kgolo


lekana

nnyane



Nyalanya dilo le nomoro.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



Teacher:
Sign:

Date:

43

Kotara ya 2




Go hlakanya malekere

Hlakanya malekere a gomme o ngwale dikarabo.



$$2 + 3 = 5$$



$$3 + 4 = \dots$$



Hlakanya dinomoro.



$$5 + 1 = 6$$



$$5 + 0 = \boxed{}$$



$$3 + 2 = \boxed{}$$



$$4 + 3 = \boxed{}$$



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Leka tše.



$3 + 6 = \boxed{q}$

$\boxed{1} + \boxed{1} = \boxed{}$

$4 + 0 = \boxed{4}$

$0 + 7 = \boxed{}$

$0 + 5 = \boxed{5}$

$3 + 2 = \boxed{}$

$6 + 0 = \boxed{}$

$5 + 3 = \boxed{}$

$2 + 2 = \boxed{}$

$7 + 2 = \boxed{}$

$1 + 3 = \boxed{}$

$4 + 4 = \boxed{}$

$2 + 5 = \boxed{}$

$5 + 1 = \boxed{}$

$5 + 0 = \boxed{}$

$4 + 3 = \boxed{}$

$1 + 8 = \boxed{}$

$2 + 6 = \boxed{}$

$4 + 2 = \boxed{}$

$8 + 2 = \boxed{}$









Teacher:
Sign:
Date:





Go kgoboketša le go beakanya

Hlopha o be o dire sethalwa sa dikgoboketswa tše di beakantswego.





Hlopha matlakala a a latelago ka go dira sethalwa.



Go na le matlakala a makae a masorolane?

Go na le matlakala a makae a mmala wa namune?

Go na le matlakala a makae a matalamorogo?



Teacher:
Sign:

Date:




Go hlakanya go fihla go 10: go tšwela pele go bala



Thala seswantšho gomme o ngwale lefokopalo go se sengwe le se sengwe.

Sarah o na le malekere a 3. Boati o na le malekere a 2. Ba na le malekere a makae ge a kopane?



A re baleng:

3	4	5
---	---	---

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

Ke na le dimabolo tše 4 gomme ka thopa tše 3. Ke na le dimabolo tše kae?



A re baleng:

4	5	6	7
---	---	---	---

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

Go be go na le dirurubele tše 5. Tše pedi di ile tša hlakana le tšona. Go na le dirurubele tše kae?




A re baleng:


5	6	7	<input type="text"/>	<input type="text"/>
---	---	---	----------------------	----------------------

$$\boxed{} - \boxed{} = \boxed{}$$







Ngwala dinomoro mo go mothalopalo ka morago o ngwale lefokopalo go ye nngwe le ye nngwe.




$$\boxed{6} + \boxed{4} = \boxed{\quad}$$



$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$



$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$



$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$



Teacher:
Sign:
Date:



Go hlakanya: go aga le go pšhatla go fihla go 10




Khalara gomme o laetše tše di latelago.


$1 + 9$	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>							
$2 + 8$	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
$3 + 7$	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
$4 + 6$	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
$5 + 5$	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>




Ngwala palo ya:



$$\boxed{4} + \boxed{6} = \boxed{}$$



$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$



$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$






Šomiša palo ya matšoba go hlama lefokopalo la gago.



$$\boxed{} + \boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$



$$\boxed{} + \boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$




$$\boxed{} + \boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$




$$\boxed{} + \boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$



Ngwala palo ya:



$$\boxed{} + \boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$



$$\boxed{} + \boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$



Teacher:
Sign:
Date:





Go pedifatša le go ripa gare

Araba tše di latelago.

Na o bona basetsana ba bakae?



Bjale o bona basetsana ba bakae?



I gabedi ke 2. Ge re tšeа seripagare sa basetsana go tla šala basetsana ba bakae?

O bona maoto a makae?



Bjale o bona maoto a makae?



Re re 2 gabedi ke 4.
Bjale seripagare sa 4 e tla ba eng?

Na o bona maotwana a makae?



Bjale o bona maotwana a makae?



Re re 3 gabedi ke 6.
Seripagare sa 6 e tla ba bokae?

O bona maoto a makae?



Bjale o bona maoto a makae?



Re re 4 gabedi ke 8.
Na seripagare sa 8 e tla ba bokae?



O bona menwana ye mekae?



Bjale o bona menwana ye mekae?




Re re 5 gabedi ke 10.
Na seripagare sa 10 e tla ba bokae?



Rarolla tše di latelago ka go khalara. Ngwala palo.

Ke na le dimabole tše 4, gomme mogwera wa ka o na le tše 4. Re na le dimabole tše kae ge di kopane?
Khalara palo ye e nepagetšego ya dimabole.



$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$



Araba tše di latelago.

1 gabedi ke

2 gabedi ke

3 gabedi ke



4 gabedi ke

5 gabedi ke

seripagare sa 2 ke

seripagare sa 4 ke

seripagare sa 6 ke



seripagare sa 8 ke

seripagare sa 10 ke



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20




48a

Kotara ya 2




Feleletša dibopego tše.


sekwere



sediko



khutlotharo



khuttonnethwi



Šomiša dibopego tše nne tša mo godimo go thala seswantšho. O ka šomiša dibopego go feta gatee.

100

1

2

3

4

5

6

7






8

9

10



Diriša dibopego tše di setilwego
go hlama dibopego tše.



Teacher:
Sign:
Date:




48b

Kotara ya 2

Dibopego tše dingwe gape tša mahlakorepedi (2-D)




Hlopha dibopego gomme o thale seswantšho ka tše o di kgethilego.



khutlotharo

sediko

sekwere



Go na le dikhutlotharo tše kae?

Go na le didiko tše kae?


Go na le dikwere tše kae?



5

Nyaka dibopego

Nyaka dibopego tša go fapanagomme o di bale.



<input type="checkbox"/>	Na o ka kgonago hwetša dikwere tše kae?	
<input type="radio"/>	Na o ka kgonago hwetša didiko tše kae?	
<input type="triangle"/>	Na o ka kgonago hwetša dikhutlotharo tše kae?	
<input type="rectangle"/>	Na o ka kgonago hwetša dikhutlonnethwi tše kae?	

Teacher:
Sign:

Date:




49

Kotara ya 2



Dihlopha tša di-2 go fihla go di-10

Araba dipotšišo:



O bona bana ba bakae?

O bona diphere tše kae tša maoto?

Ngwala palo ya diphere tše maoto.

 $2 + 2 + 2 =$ 


Thala didiko go dikologa tše di latelago:



dihlopha tše 2 tša di-2



dihlopha tše 4 tša di-2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




dihlopha tše 5 tša di-2





dihlopha tše 6 tša di-2



Ngwala palo ya tše di latelago:



$$2 + 2 =$$



Teacher:
Sign:
Date:



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Go hlakanya mo go bušeletšwago ga di-2 go
fihla go 10



Go na le maoto a makae? Ngwala palo ya ona.



$$2 + 2 + 2 = 6$$



Balela gomme o thale seswantšho.

$$\boxed{2} + \boxed{2} = \boxed{4}$$

$$\boxed{2} + \boxed{2} + \boxed{2} = \boxed{}$$


$$\boxed{2} + \boxed{2} + \boxed{2} + \boxed{2} = \boxed{}$$

$$\boxed{2} + \boxed{2} + \boxed{2} + \boxed{2} + \boxed{2} = \boxed{}$$





Ngwala palo ya:



$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 =$$



Bala dinomoro tše ka di-2 ka morago o khalare di-2 ka moka.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Teacher:
Sign:
Date:




5

Kotara ya 2



Dipatrone tša di -2 go fihla go 20

Thala mothalo go nyalyanya nomoro ye e tlogetšwego.
Re go diretše ya mathomo. Bjale feleletša metabogo ye mebedi gape.



Feleletša patrone ka go khalara dinomoro.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	12	13	14	15	16	17	18	19	20



108 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10




Thala metabogo go bontšha tše di latelago.

8

10

12

14



12

14

16

18




4

6

8

10



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Teacher:
Sign:
Date:





Dihlopha tša di-3 go fihla go 10

Araba dipotšišo.



O bala dipanana tše kae?


Go na le dihlopha tše kae?

Ngwala lefokopalo.



Thala didiko go dikologa tše di latelago:

dihlopha tše 2 tša di-3



dihlopha tše 3 tša di-3



110

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10





dihlopha tše 4 tša di-3



sehlopha se 1 sa di-3



Ngwala lefokopalo la tše di latelago:



Thala dihlopha tše 2 tša di-3.



Teacher:
Sign:
Date:

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Go hlakanya mo go bušeletšwago ga di-3 go
fihla go 10



Go na le maotwana a makae? A ngwale bjalo ka palo.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10




Thala dibopego go bontsha tše di latelago.

$$3 + 3 = \boxed{}$$

$$3 + 3 + 3 = \boxed{}$$



Ngwala palo ya:



Ke rekile matšoba a makae kua mmarakeng?



Palo.



Teacher:
Sign:



Date:





Dihlopha tša di-4 go fihla go 10

Bala dibopego gomme o ngwale nomoro.




Ke bone diphoofolo tše di latelago kua serapeng sa diphoofolo.

Ke bone maoto a makae?

Ngwala lefokopalo la ye nngwe le ye nngwe.



$$4 + 4 = 8$$





Thala dibopego go dikologa tše di latelago go hlama:

dihlopha tše 2 tša di-4



sehlopha se 1 sa di-4





dihlopha tše 2 tša di-4





sehlopha se 1 sa di-4



Ngwala palo ya tše di latelago:



$$4 + 4 =$$



$$\boxed{}$$



$$\boxed{}$$



Teacher:

Sign:

Date:



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


Go hlakanya mo go bušeletšwago ga di - 4 go fihla go 10




Go na le maoto a makae? Ngwala palo ya ye nngwe le ye nngwe.



$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$



$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$



$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$






Thala dibopego go bontsha tše di latelago.

$$\boxed{4} + \boxed{4} = \boxed{\quad}$$



Ngwala palo ya:



Boati o pakile dikuku tše 4. Phuki o pakile dikuku tše 4.

Ba pakile dikuku tše kae ge di hlakane? Dira sediko go palo ya maleba ya dikuku.



Palo.



Teacher:
Sign:

Date:





Dihlopha tša di-5 go fihla go 10

Araba dipotšišo.



O bona menwana ya maoto ye mekae leotong
le lengwe le le lengwe?



Go na le menwana ya maoto ye mekae ge e kopane?


E ngwale bjalo ka palo.

$$5 + 5 =$$




Thala didiko go dikologa tše di latelago go dira:

sehlopha se 1 sa di-5




dihlopha tše 2 tša di-5











dihlopha tše 2 tša di-5



sehlopha se 1 sa di-5



Ngwala palo ya tše di latelago.



Teacher:
Sign:
Date:



11

12

13

14

15

16

17

18



19

20



Go hlakanya mo go bušeletšwago ga di-5 go fihla go 10

Go na le menwana ya diatla goba menwana ya maoto ye mekae?



120

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Thala dibopego go bontsha tše di latelago.

$$5 + 5 = \boxed{\quad}$$



Ngwala palo ya:



(Empty box for drawing or writing.)



O na le menwana ya maoto ye mekae leotong le lengwe le lengwe?
O na le menwana ye mekae ge e kopane? Thala seswantsho.

(Empty box for drawing or writing.)

Palo:

(Empty box for drawing or writing.)



O na le menwana ya diatla ye mekae seatleng se tee?
O na le menwana ye mekae ge e kopane? Thala seswantsho.

(Empty box for drawing or writing.)

Palo:

(Empty box for drawing or writing.)





Teacher:
Sign:

Date:



Dipatrone tše 5 go fihla go 20

Thala mothala go nyalya nomoro ye e tlogetšwego... Re go diretše ya mathomo.
Feleletša metabogo ka go latela mehlala ya yona.



Feleletša patrone ka go khalara dinomoro.




I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	12	13	14	15	16	17	18	19	20



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Thala metabogo go bontsha tše di latelago:



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Teacher:
Sign:
Date:




59

Kotara ya 2



Dipatrone tša di-10

Ngwala dinomoro tše di tlogetšwego.




Thala dipheta tše 10 makgathe ga dikgala gomme o nyalanye nomoro le poloko ya maleba.



50 40 30 20

Feleletša mothalopalo ka go kopisa dinomoro tše di filwego mo dikgobeng tša maleba.

50 30 10 0 50 20 40





Feleletša papetla ya dinomoro ka go šomiša dinomoro tše di segilwego.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	
II	12	13	14	15	16	17	18	19	
2I	22	23	24	25	26	27	28	29	
3I	32	33	34	35	36	37	38	39	
4I	42	43	44	45	46	47	48	49	
5I	52	53	54	55	56	57	58	59	
6I	62	63	64	65	66	67	68	69	
7I	72	73	74	75	76	77	78	79	
8I	82	83	84	85	86	87	88	89	
9I	92	93	94	95	96	97	98	99	

Šomiša dinomoro tše di segilwego go tšwa kua morago ga puku.



20	40	10	60	90	80
50	30	100	70		

II 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Teacher:
Sign:
Date:



60a

Kotara ya 2



Dinomoro le tšelete

Šomiša mothaladi go nyalyanya tšelete ya dinomoro le tšelete ya nnete.

R100	●		
R20	●		
R10	●		
5c	●		
R50	●		
50c	●		
R5	●		
RI	●		



126

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Tšhelete: ya dipampiri le ya dikhoine.

Šomiša mothaladi go nyalanya tšhelete ya dinomoro le tšhelete ya nnete.



R100

R50

R10



R1

R5

R10



R1

50c

5c



R20

R5

R10



Teacher:
Sign:
Date:



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

127

60b

Kotara ya 2



Dinomoro le tšhelete di tšwetšwa pele

Dira didiko mo go:

dikhoine tša di-5c



dikhoine tša di-10c



dikhoine tša di-20c



Dira didiko mo go:

Tšhelete ya pampiri ya di-RIO



Dira didiko mo go:

Tšhelete ya pampiri ya di-R20



128

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Dira didiko go dikhoine mothalong wo mongwe le wo mongwe tše di tla go dira di-20c.



Dira didiko go tšelete ya pampiri mothalong wo mongwe le wa ye e tlago go dira di-R20.



Teacher:
Sign:

Date:




Tšhelete le tšhentšhi



Thala dikhoine tše di tlago go go palomoka ya:

a.



10c

b.

20c

c.

15c



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Hlakanya dikhoine. Khalara karabo ya maleba.

	10c	15c	20c
	10c	15c	20c
	10c	15c	20c



Ke na le tše di latelago ka separepokising sa ka.
Nka reka eng ka yona? Thala goba mamaretša seswantšho mo polokong.



Teacher:
Sign:

Date:



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

62

Kotara ya 2



Tšhelete gape le tšhentšhi?


Ntšha khoine e tee ya 5c. O šaletšwe ke bokae?



5c



Go šetše bokae?



1

2

3

4

5

6

7

8

9


10



Go šetše bokae? Nyalanya tše di latelago.



5c



20c



15c



10c



Teacher:
Sign:
Date:



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



Teacher:
Sign:
Date:

135







63

Sebopego, boemo le maemo

Hwetsia o be o dire sedliko go sebopego se se nago le sebopego le boemo hja go swana, le sebopego se se lego ka lepokising la mathomo.



Kotara ya 2




10
9
8
7
6
5
4
3
2
1



Dira sedliko go karabu ya maleba


	5
	4
	3
	2



20
19
18
17
16
15
14
13
12



134



64b

Sebopego le mmala

Khalara dibopego.

Khalara dikwene □ bohubedu.


Khalara diaiko ● botalalerata.

Khalara dikhitlathano ▲ batlamorogo.

Khalara dikhube □ boserolane.



Khalara dikgokolo ● bophephpho.

Khalara diprisimo ▲ bommalwa namune.



Dibopego le dilo tše thata

Dira sediko go dilo tše.



Teacher:
Sign:
Date:

13q

20

18

16

14

12

10

8


6

4

2




1


138




Shapes:

Cut out the shapes on the dotted lines. Now use them to do the worksheets in your book. Remember to keep them safe so that you can use them over and over again.












Make a dice:

Cut the dice out on the black outer line and fold on the white dotted lines. Glue the flaps to the inside of the dice.




The game:

Play together. If you are two you will have 2 dice. Throw the dice and take turns to add up the numbers. The more kids playing together the trickier it will get.



Use these cut outs
numbers to complete
the number board.



20 40

10 60

90 80

50 30

100 70

